

PHILIPS

Mikro muzički sistem

8000 Serija

TAM8905



Korisnički priručnik

Sadržaj

1	Važno	2		
	Bezbjednost	2		
	Obavještenje	3		
2	Vaš mikro muzički sistem	4		
	Uvod	4		
	Šta je u kutiji	4		
	Pregled glavne jedinice	5		
	Pregled daljinskog upravljača	6		
3	Započnite	7		
	Povežite zvučnike	7		
	Povežite radio antenu	7		
	Priključite napajanje	7		
	Pripremite daljinski upravljač	7		
	Izvršite početno postavljanje	8		
	Uključite	9		
	Meni izvora	9		
4	Slušajte internet radio	10		
	Koristite meni u režimu rada Internet radio	10		
	Sačuvajte internet radio stanice	11		
	Odaberite unaprijed postavljenu internet radio stanicu	11		
	Pokaži podatke o internet radio stanici	11		
5	Slušajte podkastove	12		
6	Slušajte „Spotify“	12		
7	Slušajte DAB+ radio	13		
	Pronađite DAB+ radio stanice	13		
	Sačuvajte DAB+ radio stanice	13		
	Odaberite unaprijed postavljenu DAB+ radio stanicu	14		
	Koristite meni u režimu DAB+	14		
	Prikaži DAB+ informacije	15		
8	Slušajte FM radio	16		
	Pronađite FM radio stanice	16		
	Sačuvajte FM radio stanice	16		
	Automatski sačuvajte FM radio stanice	16		
	Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu	16		
	Koristite meni u režimu FM	17		
	Prikažite RDS informacije	17		
9	Koristite meni postavki sistema	18		
	Prilagodite mrežne postavke	18		
	Postavite vrijeme / datum	18		
	Postavite jezik sistema	19		
	Poništite sve postavke	19		
	Provjerite podatke o ažuriranju softvera	19		
	Nadogradite firmver (ako je dostupno)	19		
	Pogledajte verziju softvera	19		
	Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja	19		
10	Koristite glavni meni	20		
	Podesite alarm	20		
	Podesite tajmer za mirovanje	21		
11	Druge funkcije	22		
	Reprodukujte zvuk putem „Bluetooth“-a	22		
	Podesite jačinu zvuka	22		
	Isključite zvuk	22		
	Reprodukujte sa diska	22		
	Reprodukujte sa USB-a	22		
	Punite svoje uređaje	22		
	Slušajte eksterni uređaj	22		
12	Informacije o proizvodu	23		
	Tehnički podaci	23		
13	Rješavanje problema	24		

1 Važno

Bezbjednost

Pročitajte i razumite sva uputstva prije nego što upotrijebite ovaj mikro muzički sistem.

Ako je šteta nastala zbog nepridržavanja uputstava, garancija neće važiti.



Ova „munja“ označava da neizolovani materijal unutar uređaja može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da uklanjate poklopce radi bezbjednosti svih osoba u vašem domaćinstvu. „Uzvičnik“ skreće pažnju na karakteristike za koje bi trebalo pažljivo da pročitate priloženu literaturu za sprječavanje problema pri radu i održavanju.

UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, uređaj ne bi trebalo izlagati kiši ili vlazi i na uređaj ne treba stavljati predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze.

OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, ugurajte utikač u potpunosti. (Za područja sa polarizovanim utikačima: da biste spriječili strujni udar, stavite široku oštricu u široki utor.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog aparata.
 - Nikada ne gledajte u laserski zrak unutar aparata.
 - Nikada ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj aparat daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
 - Obezbjedite da uvijek imate jednostavan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste isključili aparat iz napajanja
-
- Provjerite da li oko proizvoda ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
 - Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač
 - **OPREZ** Potrošnja baterije - Da biste spriječili curenje baterije koje može da dovede do tjelesnih povrjeda, oštećenja imovine ili oštećenjem proizvoda:
 - Ispravno umetnite bateriju, + i - na režim označen na proizvodu.
 - Baterija (upakovana ili ugrađena) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti poput sunca, vatre ili slično.
 - Izvadite bateriju kada se proizvod ne koristi duže vrijeme.
 - Proizvod ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
 - Na proizvod ne stavljajte nikakav izvor opasnosti (npr. predmete ispunjene tečnošću, upaljene svijeće).
 - Kada se koristi MREŽNI utikač ili spojnica uređaja kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće u pripravnosti.

Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu da ponište ovlašćenje korisnika za upravljanje uređajem.

Usaglašenost

Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EZ. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolini

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Za uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu, pogledajte odjeljak o stavljanju baterije.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom.



Be responsible
Respect copyrights

Izrada neovlašćenih kopija zaštićenih materijala, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i predstavljati kazneno djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.

Briga za vaš proizvod

- U pretinac za disk nemojte da stavljate nikakve predmete osim diskova.
- Ne stavljajte iskrivljene ili ispucale diskove u pretinac za disk.
- Izvadite diskove iz pretinca za disk ako proizvod ne upotrebljavate duže vrijeme.
- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Ovaj aparat uključuje ovu etiketu:



Napomena

- Pločica sa informacijama se nalazi na zadnjem dijelu uređaja

2 Vaš mikro muzički sistem

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Sa ovom jedinicom možete da:

- uživate u zvuku sa diskova, USB uređaja, „Bluetooth“ uređaja i drugih vanjskih uređaja;
- slušate internet radio putem mrežne veze;
- slušate FM i radio digitalnog audio emitovanja (DAB+);
- Napunite svoj mobilni uređaj pomoću USB priključka;

Jedinica podržava ove formate medija:




Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- 2x zvučnika
- 2x AC kabl za napajanje
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (s dvije AAA baterije)
- Štampani materijal

Pregled glavne jedinice



① **SELECT okretno dugme**

- Okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da pronađete radio stanice.
- Okrenite u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za kretanje kroz lista menija.
- Pritisnite za potvrdu odabira.
- Pritisnite i držite za automatsko skeniranje svih stanica u režimu rada FM pretraživanja.

- ### ② **Power**
- Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.

③ **IR senzor**

- ### ④ **USB**
- Povežite USB uređaje za skladištenje.

- ### ⑤ **SOURCE**
- Pritisnite za ulaz u meni izvora.

- ### ⑥ **AUDIO IN**
- Povežite eksterne audio uređaje.


- ### ⑦ **MENU**
- U režimu rada pristupite gornjem meniju.
 - Pritisnite i držite za prikaz podataka u FM / DAB+ režimu rada.

- ### ⑧ **EARPHONE**
- Spojite vanjski uređaj za slušalice.

- ### ⑨ **Play/Pause**
- Započnite ili pauzirajte reprodukciju.

- ### ⑩ **Stop**
- Zaustavite reprodukciju.
 - Izbrišite program.

⑪ **Pretinac za disk**



⑫ **Fast Forward / Rewind**

- Prijedite na prethodnu / sljedeću pjesmu.
- Pretražite unutar pjesme / diska.
- Podesite na radio stanicu.
- Podesite vrijeme.

⑬ **★ PRESET**

- Sačuvajte radio stanice.
- Prikaz unaprijed postavljenih stanica

- ### ⑭ **Disc Tray**
- Otvorite ili zatvorite pretinac za disk.

⑮ **VOL okretno dugme/MUTE**

- Okrenite za postavku jačine zvuka.
- Pritisnite da biste isključili ili uključili zvuk.


- ### ⑯ **Ekran**
- Prikaži trenutni status.

- ### ⑰ **FM/DAB+ antena**
- Poboljšajte FM / DAB+ prijem.

- ### ⑱ **SPEAKER OUT utičnica**
- Povežite sa zvučnicima.

⑲ **AC IN utičnica**

Pregled daljinskog upravljača




- ① **⏻**
 - Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.
- ② **↺ REPEAT**
 - Odaberite režim ponavljanja reprodukcije.
- ③ **PROG**
 - Programirajte pjesme.
- ④ **☐ SOURCE**
 - Pritisnite za ulaz u meni izvora.
- ⑤ **☰ MENU**
 - U režimu rada pristupite gornjem meniju
 - Pritisnite i držite za prikaz podataka u FM / DAB+ režimu rada.
- ⑥ **▲**
 - Prijedite na sljedeći album.
 - Podesite vrijeme
- ⑦ **◀◀**
 - Prijedite na prethodnu numeru.
 - Pretražite unutar pjesme / diska / USB-a.
 - Podesite na FM stanicu.

- ⑧ **⏸ / OK**
 - Pritisnite za početak, pauzu, nastavak reprodukcije ili potvrdu odabira.
- ⑨ **▼**
 - Prijedite na prethodni album.
 - Podesite vrijeme.
- ⑩ **SCAN**
 - Automatski sačuvajte radio stanice.
- ⑪ **VOL-**
 - Smanjite jačinu zvuka.
- ⑫ **EQ**
 - Odaberite unaprijed postavljen efekat zvuka.
- ⑬ **INFO**
 - Prikaz podataka o reprodukciji.
- ⑭ **PRESET**
 - Pritisnite za prikaz liste stanica.
 - Pritisnite i držite za čuvanje stanice.
- ⑮ **Numerička tastatura (0-9)**
 - Odaberite digitalnu pjesmu ili prethodno postavljenu radio stanicu
- ⑯ **CLOCK**
 - Podesite sat.
 - Vidite informacije o satu.
- ⑰ **⚡ RANDOM**
 - Uđite u režim nasumične reprodukcije.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Otvorite ili zatvorite pretinac za disk.
- ⑲ **BACK**
 - Vratite se na prethodni meni pod postavkom menija.
- ⑳ **▶▶**
 - Prelazak na sljedeću pjesmu.
 - Pretražite unutar pjesme / diska / USB-a.
 - Podesite na FM stanicu.
- ㉑ **■**
 - Zaustavite reprodukciju ili izbrisite program.
- ㉒ **VOL+**
 - Povećajte jačinu zvuka.
- ㉓ **🔇 MUTE**
 - Isključite ili vratite jačinu zvuka.
- ㉔ **DIM**
 - Podesite osvjetljenje ekrana.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Podesite tajmer za mirovanje.
 - Podesite tajmer za alarm.

3 Započnite

! Oprez

- Korišćenje kontrola ili prilagodavanja ili izvršenje procedura koje nisu ovdje navedene može da dovede do opasnog izlaganja zračenju ili drugog opasnog rada.



Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.

Povežite zvučnike


☰ Napomena

- U potpunosti umetnite ogoljeni dio svake žice za zvučnik u utičnicu.
- Za bolji zvuk koristite samo isporučene zvučnike.

- 1 Za desni zvučnik, pronadite utičnice na zadnjem dijelu glavne jedinice označene sa „R“.
- 2 Umetnite crvenu žicu u crvenu (+) utičnicu, a crnu žicu u crnu (-) utičnicu.
- 3 Za lijevi zvučnik, pronadite utičnice na glavnoj jedinici označene sa „L“.
- 4 Ponovite korak 2 da biste umetnuli žicu lijevog zvučnika.

Da biste umetnuli svaku žicu zvučnika:

- 1 U potpunosti umetnite žicu zvučnika.
- 2 Pričvrstite vijak.




Povežite radio antenu

Priključite isporučenu radio antenu na ovaj uređaj prije slušanja radija.

Priključite napajanje

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Osigurajte da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što priključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, provjerite da li je utikač čvrsto pričvršćen. Kad odspajate kabl za napajanje, uvijek povucite za utikač, nikako ne povlačite za kabl.
- Prije spajanja kabla za naizmjeničnu struju, provjerite da li ste izvršili sve ostale priključke.



Povežite kabl za napajanje u utičnicu na zidu.


Pripremite daljinski upravljač

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duži vremenski period, uklonite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga bi ih trebalo pravilno odlagati.

Da biste stavili bateriju za daljinski upravljač:

- 1 Otvorite odjeljak za bateriju.
- 2 Stavite isporučene AAA baterije sa ispravnim polaritetima (+/-) kako je navedeno.
- 3 Zatvorite odjeljak za bateriju.




Izvršite početno postavljanje

- Kad se jedinica uključi prvi put, **[Setup wizard]** se pojavljuje na ploči ekrana. Slijedite uputstva u nastavku za konfigurisanje nekih osnovnih postavki. Da biste slušali internet radio, prvo morate da postavite Wi-Fi vezu. Wi-Fi zaštićena postavka (WPS) standard je koji je stvorio „Wi-Fi Alliance“ za jednostavno uspostavljanje sigurne bežične kućne mreže. Ako vaš bežični ruter podržava WPS, možete brzo i sigurno spojiti radio na ruter putem jednog od dva režima postavljanja: Konfiguracija dugmeta za pritiskanje (PBC) ili lični identifikacioni broj (PIN). Za one koji ne podržavaju WPS, imate još jednu mogućnost povezivanja radija sa bežičnim ruterom.

Napomena

- Prije nego što se povežete sa mrežom, upoznajite se sa mrežnim ruterom.
- Provjerite da li je omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža.
- Za bolji Wi-Fi prijem, zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

- 1 Kada je **[Setup wizard]** prikazano, okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir **[YES]** za početak postavke. Ako odaberete **[NO]**, od vas će se zatražiti da sljedeći put pokrenete čarobnjaka.



- 2 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
↳ **[12/24 hour format]** je prikazano.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** da odaberete 12 ili 24-satni format.
- 4 Pritisnite **SELECT okretno dugme** da potvrdite.
↳ **Prikazuje se lista za automatsko ažuriranje**

- 5 Ponovite korake 3 do 4 da biste odabrali da li želite da sinhronizujete vrijeme sa radio stanicama.




- **[Update from DAB+]:** sinhronizujte vrijeme sa DAB+ radio stanicama.
- **[Update from FM]:** sinhronizujte vrijeme sa FM radio stanicama.
- **[Update from Network]:** sinhronizujte vrijeme sa internet radio stanicama.
↳ Ako **[Update from Network]** je odabrano, ponovite korake 3 do 4 da biste postavili vremensku zonu, a zatim ponovite korake 3 do 4 da biste postavili ljetnje računanje vremena.
- **[No update]:** deaktivirajte sinhronizaciju vremena.
↳ Ako **[No update]** je odabrano, ponovite korake 3 do 4 za postavku datuma i vremena.

- 6 Ponovite korake 3 do 4 za odabir **[YES]** da bi mreža ostala povezana.

- 7 Ponovite korake 3 do 4 za odabir regije Wlan.
↳ Radio počinje automatski da traži bežične mreže.
↳ Pojavljuje se lista dostupnih Wi-Fi mreža.

- 8 Ponovite korake 3 do 4 za odabir svoje Wi-Fi mreže

- 9 Pritisnite **SELECT okretno dugme** da biste odabrali opciju povezivanja bežičnog rutera:



- **[Push Button]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i PBC režim postavljanja. Od vas će se zatražiti da pritisnete dugme za povezivanje na ruteru, a zatim pritisnite **OK** da nastavite.

- **[Pin]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i režim postavljanja PIN-a. Radio generiše kodni broj od 8 znakova koji možete da unesete u ruter
- **[Skip WPS]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter ne podržava WPS. Od vas će se zatražiti da unesete ključ za svoju Wi-Fi mrežu

10 Prema uputstvima na ploči ekrana, pritisnite dugme WPS ili unesite pin na bežičnom ruteru; ili unesite ključ za povezivanje sa mrežom (Prikazane opcije zavise od vrste vaše mreže i korišćene mrežne zaštite).

- Prilikom unosa ključa mreže, za odabir znaka; okrenite **SELECT okretno dugme**, a onda pritisnite **SELECT okretno dugme** da potvrdite.



- Da biste otkazali, okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [CANCEL].
- Da biste potvrdili unos, okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [OK].
- Da biste obrisali unos, okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [BKSP].
- Za izlaz iz postupka pritisnite ☰.
↳ Ako je mrežna veza uspostavljena, [Connected] je prikazano.

11 Kada je [Setup wizard completed] prikazano, pritisnite OK za izlazak iz postavke.



Savjet

- Za neke Wi-Fi rutere možda ćete trebati držati WPS dugme za Wi-Fi vezu. Pojednostavi potražite u korisničkim priručnicima određenih rutera.
- Za ponovno pokretanje čarobnjaka za postavljanje odaberite [System settings]>[Setup wizard] meni (pogledajte poglavlje „Koristite meni postavki sistema“).

Uključite

- Pritisnite ⏻.
↳ Radio prelazi na posljednji odabrani izvor.

Prebacite na režim pripravnosti


- Pritisnite ⏻ ponovo.
↳ Ploča ekrana je zatamnjena.
↳ Prikazuju se vrijeme i datum (ako su podešeni).

Napomena

- Ako sistem ne radi 15 minuta, jedinica se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

Meni izvora

Pritisnite  za ulaz u meni izvora.



- 1 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir izvora
- 2 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu odabira

4 Slušajte internet radio

Radio putem internet veze može reprodukovati hiljade radio stanica i podkastova iz cijelog svijeta.

Koristite meni u režimu rada Internet radio

Jednom kada se uspostavi internet veza, pronaći ćete lista radio stanica prikazanih na listi radio stanica. Zatim odaberite jednu za početak emitovanja.

Napomena

- Provjerite da li je omogućena vaša kućna Wi-Fi mreža. Za bolji Wi-Fi prijem, zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [**Internet radio**] režima rada.

↳ Radio počinje da se povezuje sa prethodno povezanom mrežom, a zatim postavlja vašu posljednje slušanu internet radio stanicu.

↳ Ako mrežna veza prije nije bila uspostavljena, radio automatski započinje traženje bežičnih mreža (pogledajte odjeljak „Započnite“, „Izvršite početno postavljanje“ ili „Koristite meni postavki sistema“> „Prilagodite mrežne postavke“ za uspostavljanje mrežne veze).

2 Pritisnite  **MENU** za pristup meniju.


3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za pomjeranje kroz opcije menija:



- **[Station list]**: prebacite na bilo koju dostupnu internet radio stanicu.
- **[System settings]**: prilagodite postavke sistema (ista opcija menija za sve radne režime. Pogledajte poglavlje „Koristite meni postavki sistema“ za detalje).
- **[Main menu]**: pristupite glavnom meniju (ista opcija menija za sve radne režime. Pogledajte poglavlje „Koristite glavni meni“ za detalje).

4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretno dugme**.

5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.

Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: pregledajte internet radio stanice prema istoriji.
 - **[Search]**: potražite internet radio stanice. Za pretraživanje okrenite **SELECT okretno dugme** za unos ključne riječi odabirom znakova, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** da nastavite.
 - **[Location]**: pregledajte internet radio stanice prema lokaciji.
 - **[Popular]**: prebacite na najpopularnije radio stanice na internetu.
 - **[Discover]**: prebacite za otkrivanje liste za internet radio.

Sačuvajte internet radio stanice

Napomena

- Možete sačuvati najviše 40 sačuvanih stanica (koje dijele internet radio i podcastovi)

- 1 U režimu rada Internet radio režimu rada podesite internet radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
↳ Prikazuje se lista sačuvanih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir sačuvanih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
↳ **[Preset stored]** je prikazano.
↳ Stanica se snima u odabrani položaj.

Pokaži podatke o internet radio stanici

Dok slušate internet radio, pritisnite i držite

≡ MENU više puta za pomjeranje kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Ime izvođača i pjesme
- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanice
- ↳ Kodek i stopa uzorkovanja
- ↳ Bafer reprodukcije
- ↳ Datum

Odaberite unaprijed postavljenu internet radio stanicu

U režimu rada Internet radio.




- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara. Liste stanica i podmeniji mogu se povremeno mijenjati i razlikovati se u zavisnosti od lokacije.

5 Slušajte podkastove

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [**Podcasts**] režima rada.
- 2 Pritisnite  **MENU** za pristup meniju.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za pomjeranje kroz opcije menija:
- 4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretno dugme**.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite .



6 Slušajte „Spotify“


Upotrijebite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za „Spotify“.
Idite na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) da biste saznali kako

Softver „Spotify“ podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Slušajte DAB+ radio

Pronađite DAB+ radio stanice

Prvi put kad odaberete DAB+ režim rada ili ako je lista stanica prazna, radio automatski vrši potpuno skeniranje.

- Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir **[DAB radio]** režima rada.
 - ↳ **[Scanning]** je prikazano.
 - ↳ Radio automatski skenira i čuva sve DAB+ radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica je snimljena u radiju. Skeniranje stanice se neće izvršiti sljedeći put kada uključite radio.

Da biste pretražili stanicu sa dostupne liste stanica:

- U DAB+ režimu rada okrenite **SELECT okretno dugme** za listanje dostupnih DAB+ stanica.

Savjet

- Stanice se mogu povremeno mijenjati. Za ažuriranje liste stanica, odaberite **[Scan]** meni za potpuno skeniranje.

Sačuvajte DAB+ radio stanice

Napomena

- Možete sačuvati maksimalno 20 prethodno postavljenih radio stanica.

- 1 U DAB+ režimu rada podesite DAB+ radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se lista sačuvanih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir sačuvanih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
 - ↳ **[Preset stored]** je prikazano.
 - ↳ Stanica se snima u odabrani položaj.

Odaberite unaprijed postavljenu DAB+ radio stanicu

U DAB+ režimu rada, imate dva režima za odabir prethodno postavljene radio stanice.

Opcija A:

- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.

Opcija B:

- Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste prešli na prethodnu/sljedeću prethodno postavljenu stanicu.

Koristite meni u režimu DAB+

- 1 U DAB+ režimu rada pritisnite **☰ MENU** da biste pristupili DAB+ meniju.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za pomjeranje kroz opcije menija:



- **[Station list]:** prikaz svih DAB+ radio stanica. Ako nije pronađena nijedna radio stanica, radio počinje da skenira DAB+ stanice i da ih dodaje na listu stanica
 - **[Scan]:** skenirajte i sačuvajte sve dostupne DAB+ radio stanice.
 - **[Manual tune]:** prebacite na određeni kanal / frekvenciju i dodajte ga na listu radio stanica
 - **[Prune invalid]:** uklonite sve nevažeće stanice sa liste stanica.
 - **[DRC]:** kompresujte dinamički raspon radio signala tako da se poveća jačina zvuka tihih zvukova, a jačina zvuka glasnih zvukova smanji.
 - **[Station order]:** omogućuju vam definisanje rasporeda stanica tokom pomjeranja po listi stanica.
 - **[System settings]:** prilagodite postavke sistema (pogledajte poglavlje „Koristite meni postavki sistema“).
 - **[Main menu]:** pristup glavnom meniju (pogledajte poglavlje „Koristite glavni meni“).
- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretno dugme**.
 - 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
 - Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite **☰**.

[Prune invalid]

- **[YES]:** uklonite sve nevažeće stanice sa liste stanica.
- **[No]:** vratite se na prethodni meni.

[DRC]

- **[DRC high]:** uključite DRC na visok nivo (zadana opcija preporučena za bučno okruženje).
- **[DRC low]:** uključite DRC na nizak nivo.
- **[DRC off]:** isključite DRC.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** rasporedite stanice po abecedi (zadana postavka).
- **[Ensemble]:** nabraja grupe stanica koje se emituju zajedno u istom sastavu (tj.: BBC ili lokalna „South Wales“).
- **[Valid]:** nabraja prvo važeće stanice, a zatim stanice koje trenutno ne rade.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara.


Prikažite DAB+ informacije

Dok slušate DAB+ radio, nekoliko puta pritisnite i držite  za pomjeranje kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Naziv stanice
- ↳ Segment dinamičke oznake (DLS)
- ↳ Jačina signala
- ↳ Tip programa (PTY)
- ↳ Naziv sastava
- ↳ Frekvencija
- ↳ Stopa greške signala
- ↳ Brzina prijenosa i status zvuka
- ↳ Kodek
- ↳ Vrijeme i datum

8 Slušajte FM radio

Pronađite FM radio stanice

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir **[FM radio]** režima rada.
- 2 Pritisnite i zadržite **◀◀/▶▶** dvije sekunde.
↳ Radio automatski prelazi na FM radio stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 za pretragu više radio stanica.

Da biste ručno pretražili stanice:

- U režimu FM pretraživanja okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir frekvencije.

Sačuvajte FM radio stanice

Napomena

- Možete sačuvati maksimalno 20 FM radio stanica.

- 1 U FM režimu rada podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRESET** dvije sekunde.
↳ Prikazuje se lista sačuvanih stanica.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir sačuvanih stanica
- 4 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
↳ **[Preset stored]** je prikazano.
↳ Stanica se snima u odabrani položaj.

Automatski sačuvajte FM radio stanice

U FM režimu rada, pritisnite i držite **SELECT okretno dugme**

- ↳ Uređaj čuva sve dostupne FM radio stanice i emituje prvu stanicu.

Savjet

- Da biste uklonili prethodno sačuvanu stanicu, sačuvajte drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed postavljenu FM radio stanicu

U FM režimu rada, imate dva režima za odabir prethodno postavljene radio stanice.

Opcija A:


- 1 Pritisnite **★ PRESET**.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir broja
- 3 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.

Opcija B:

Pritisnite **◀◀/▶▶** da biste prešli na prethodnu/sljedeću prethodno postavljenu stanicu.

Koristite meni u režimu FM

- 1 U FM režimu rada pritisnite **≡ MENU** da biste pristupili FM meniju.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za pomjeranje kroz opcije menija:



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings]:** prilagodite postavke sistema (pogledajte poglavlje „**Koristite meni postavki sistema**“).
 - **[Main menu]:** pristup glavnom meniju (pogledajte poglavlje „**Koristite glavni meni**“).
- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretno dugme**.
 - 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji.
 - Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skeniranje FM radija samo stanice sa jakim signalima.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skenirajte sve dostupne FM radio stanice.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** odaberite mono emitovanje.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** odaberite stereo emitovanje.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara.


Prikažite RDS informacije


RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućuje prikazivanje dodatnih informacija o FM stanicama. Ako slušate FM stanicu sa RDS signalom, prikazaće se RDS ikonica i naziv stanice.

- 1 Pretražite do RDS stanice.
- 2 Pritisnite i zadržite **≡** da biste se pomjerali kroz sljedeće podatke (ako su dostupni):

- ↳ Naziv stanice
- ↳ Tekstualne poruke sa radija
- ↳ Tip programa
- ↳ Frekvencija
- ↳ Datum

9 Koristite meni postavki sistema

- 1 U režimu rada pritisnite  za pristup meniju.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** nekoliko puta za odabir **[System settings]**.
- 3 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 za odabir opcije.



- **[Equaliser]:** odaberite režim ekvilajzera.
- **[Network]:** omogućuje vam da uspostavite mrežnu vezu.
- **[Time/Date]:** postavite vrijeme i datum.
- **[Language]:** odaberite jezik sistema.
- **[Factory Reset]:** vratite radio na fabrički zadani status.
- **[Software update]:** provjerite podatke o ažuriranju softvera.
- **[Setup wizard]:** upućuje vas da izvršite početno postavljanje.
- **[Info]:** pogledajte verziju softvera.
- **[Privacy policy]:** pogledajte obavještenje o privatnosti.
- **[Backlight]:** prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja.

Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara.

Prilagodite mrežne postavke

- 1 Izaberite **[System settings]>[Network]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
[Network wizard]: upućuje vas da uspostavite mrežnu vezu.

- **[PBC Wlan setup]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i PBC režim postavljanja.
- **[View settings]:** pogledajte trenutne mrežne podatke.
- **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** dodijelite IP adresu automatski.
 - **[DHCP disable]:** dodijelite IP adresu ručno
- **[Network profile]:** prikaz liste mreža koje je radio zapamtio.
- **[Clear network settings]:** obriši odabir mrežnih postavki.
- **[Keep network connected?]:** odaberite da li želite da mreža ostane povezana.

Postavite vrijeme / datum

- 1 Izaberite **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir opcije ili pod-opcije, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.



- **[Set Time/Date]:** postavite vrijeme i datum.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB+]:** sinhronizujte vrijeme sa DAB+ radio stanicama.
 - **[Update from FM]:** sinhronizujte vrijeme sa FM radio stanicama.
 - **[Update from Network]:** sinhronizujte vrijeme sa internet radio stanicama.
 - **[No update]:** deaktivirajte sinhronizaciju vremena.
- **[Set format]:** postavite 12/24-satni format.
- **[Set timezone]:** postavite vremensku zonu.
- **[Daylight savings]:** aktivirajte ili deaktivirajte ljetnje računanje vremena.



Napomena

- Ako ažurirate vrijeme sa DAB++-a ili FM-a, opcija ljetnjeg računanja vremena nema efekta.
- Ako ažurirate sa mreže, postavite svoju vremensku zonu.



Napomena

- Ako radio otkrije da je dostupan novi softver, pita vas da li želite da nastavite sa ažuriranjem. Ako se složite, novi softver se preuzima i instalira.
- Prije nadogradnje softvera, provjerite da li je radio spojen na stabilnu mrežnu vezu. Isključivanje napajanja tokom ažuriranja softvera može da ošteti proizvod.

Postavite jezik sistema

- 1 Izaberite [System settings] > [Language].
↳ Prikazuje se lista jezika.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir jezika sistema, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.

Poništite sve postavke

- 1 Izaberite [System settings]>[Factory Reset].
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir opcije, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
 - **[Yes]:** Vratite radio na fabrički zadani status.
 - **[No]:** Vratite se na prethodni meni.

Provjerite podatke o ažuriranju softvera

- 1 Izaberite [System settings]>[Software update].
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** da potvrdite.
 - **[Auto-check setting]:** odaberite da li želite povremeno da provjeravate nove verzije softvera.
 - **[Check now]:** odmah provjerite nove verzije softvera

Pogledajte verziju softvera

- Odaberite [System settings]>[Info].
↳ Prikazana je trenutna verzija softvera.

Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja

- 1 Izaberite [System settings]>[Backlight].
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir opcije ili podopcije, a zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
 - **[Timeout]:** odaberite vremensko ograničenje za pozadinsko osvjetljenje ekrana.
 - **[On level]:** odaberite nivo osvijetljenosti za pozadinsko osvjetljenje.
 - **[Dim level]:** odaberite nivo osvijetljenosti ekrana između srednjeg, niskog i isključenog.

10 Koristite glavni meni

- 1 U režimu rada pritisnite **≡** za pristup gornjem meniju.
- 2 Okrenite **SELECT okretno dugme** nekoliko puta za odabir **[Main menu]**.
- 3 Pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
- 4

Ponovite korake 2 do 3 za odabir opcije.

- **[Internet radio]:** odaberite režim rada Internet radio.
- **[Podcasts]:** odaberite režim rada podcastova.
- **[Spotify]:** odaberite režim „Spotify“.
- **[DAB+]:** odaberite režim DAB+.
- **[FM]:** odaberite režim FM.
- **[CD]:** odaberite režim CD.
- **[USB]:** odaberite režim USB.
- **[Bluetooth]:** odaberite režim „Bluetooth“.
- **[AUDIO IN]:** odaberite režim AUDIO IN.
- **[Sleep]:** podesite tajmer za mirovanje
- **[Alarms]:** podesite tajmer alarma
- **[System settings]:** prilagodite postavke sistema (pogledajte poglavlje „Koristite meni postavki sistema“).



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara.
- Takođe možete da pritisnete **SOURCE** za odabir režima rada:
Internet radio, podcastovi, „Spotify“, DAB+ radio, FM radio, CD, USB, „Bluetooth“ ili AUDIO IN.

Podesite alarm




Napomena

- Možete postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme. Da bi alarm normalno radio, provjerite je li sat pravilno postavljen.

- 1 Izaberite **[Main menu]>[Alarms]**.
↳ Ako sat nije postavljen, u poruci će se od vas tražiti da postavite sat.
- 2 Pritisnite **OK** da nastavite.
↳ Treperi broj dana.


- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za postavku dana, zatim pritisnite **SELECT okretno dugme** za potvrdu.
↳ Treperi broj mjeseca.
- 4 Ponovite korak 3 za postavljanje mjeseca, godine; odnosno vremena.
↳ A **[Alarm 1:off [00:00]]** i **[Alarm 2:off [00:00]]** opcije su prikazane.




- 5 Ponovite korak 3 za odabir **[Alarm 1 :off [00:00]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Ponovite korak 3 za aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma
 - **[Off]:** deaktivirajte tajmer alarma
 - **[Daily]:** alarm se oglašava svakodnevno.
 - **[Once]:** alarm se oglašava samo jednom.
 - **[Weekends]:** alarm se oglašava subotom i nedjeljom.
 - **[Weekdays]:** alarm se oglašava svakog dana od ponedjeljka do petka.
- 7 Ponovite korak 3 za odabir **[time]**, a zatim postavite tajmer alarma.
- 8 Ponovite korak 3 za odabir **[mode]**, a zatim postavite izvor alarma.
 - **[Buzzer]:** odaberite zvučni signal kao izvor alarma.
 - **[Internet radio]:** odaberite posljednje slušanu internet radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[DAB+]:** odaberite posljednje slušanu DAB+ radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[FM]:** odaberite posljednje slušanu FM radio stanicu kao izvor alarma.
- 9 Ponovite korak 3 za odabir **[preset]**, a zatim kao izvor alarma odaberite posljednje slušanu stanicu ili unaprijed postavljenu radio stanicu.
- 10 Ponovite korak 3 za odabir **[Volume:]**, a zatim postavite jačinu zvuka alarma.
- 11 Ponovite korak 3 za odabir **[Save]**.
↳ Postavljen je alarm 1.
- 12 Ponovite korake 5 do 11 za postavku alarma 2.



Napomena

- Kad je alarm aktiviran, prikazuje se ikona alarma za alarm 1 ili alarm 2.
- Da biste zaustavili alarm, pritisnite  na jedinici.
- Takođe možete otići na [System settings]>[Time/Date] da postavite vrijeme i datum (pogledajte „Koristite meni postavki sistema“>„Postavite vrijeme / datum“).




Podesite tajmer za mirovanje




- 1 Izaberite [Main menu]>[Sleep].
- 2 Pritisnite Okreni **SELECT okretno dugme** nekoliko puta za odabir perioda tajmera mirovanja (u minutima).
 - ↳ Kada je [Sleep OFF] prikazano, tajmer mirovanja je deaktiviran.

11 Druge funkcije

Reprodukujte zvuk putem „Bluetooth“-a

- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir [Bluetooth] režima rada.
- 2 Pritisnite  **MENU** za pristup meniju.
- 3 Okrenite **SELECT okretno dugme** za pomjeranje kroz opcije menija:
 - Odaberite opciju menija uparivanja i pritisnite **SELECT okretno dugme**.
 - Brza poruka „**Povežite se sa uređajem na: Philips TAM8905**“ pojavljuje se sa treptanjem ikonice „Bluetooth“.
 - Na svom „Bluetooth“ uređaju omogućite „Bluetooth“ i potražite „Bluetooth“ uređaje koji mogu da se upare.
 - Odaberite [Philips TAM8905] prikazano na vašem uređaju za uparivanje.
 - Nakon uspješne veze, poruka na ekranu promijenice se u [Connected] a ikonica „Bluetooth“ prestaće treptati.
- 4 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT okretno dugme**.
- 5 Ponovite korake 3 do 4 ako je bilo koja pod-opcija dostupna u jednoj opciji. Da biste se vratili na prethodni meni, pritisnite .





Podesite jačinu zvuka



- Tokom reprodukcije muzike okrenite **-VOL+ okretno dugme** za postavku jačine zvuka.

Isključite zvuk

- Tokom reprodukcije muzike pritisnite **MUTE** da biste isključili ili nastavili zvuk.

Reprodukujte sa diska




- 1 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** da biste odabrali CD izvor.
- 2 Pritisnite  da biste otvorili pretinac za disk.
- 3 Stavite disk sa označenom stranom okrenutom prema gore.

- 4 Pritisnite  da biste zatvorili pretinac za disk.
 - ↳ Reprodukovanje se pokreće automatski. Ako to nije slučaj, pritisnite .

Reprodukujte sa USB-a

Napomena

- Obezbedite da USB uređaj sadrži zvučni sadržaj koji može da vrši reprodukciju.

- 1 Stavite USB uređaj u  utičnicu
- 2 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** da biste odabrali USB izvor.
 - ↳ Reprodukovanje se pokreće automatski. Ako to nije slučaj, pritisnite .

Punite svoje uređaje

Sa mikro muzičkim sistemom možete da punite svoje eksterne uređaje, kao što je vaš mobilni telefon, MP3 uređaj ili drugi mobilni telefoni.


- 1 Koristite USB kabl za priključivanje USB utičnice ovog proizvoda sa USB utičnicom vaših uređaja.
- 2 Spojite proizvod na napajanje.
 - ↳ Kada se uređaj prepozna, punjenje počinje.

Napomena

- Kompatibilnost ovog proizvoda sa svim uređajima nije zagarantovana.

Slušajte eksterni uređaj

Možete da slušate sa eksternog uređaja preko ove jedinice pomoću kabla za MP3 vezu.

- 1 Priključite kabl za MP3 vezu (nije isporučen) između:
 - **AUDIO IN** priključka (3,5 mm) na proizvodu,
 - i priključka na eksternom uređaju.
- 2 Pritisnite  **Source** i okrenite **SELECT okretno dugme** za odabir **AUDIO IN** izvora.
- 3 Pokrenite uređaj za reprodukciju (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

12 Informacije o proizvodu

Tehnički podaci

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	50 Wx2 RMS
Odgovor frekvencije	50–20000 Hz, ±3 dB
Odnos signala i šuma	> 65 dBA
Upravljački program zvučnika	2 x 5,25 opseg vufera, 4 Ω
Poboljšanje basa	2 x ø25 mm opseg visokotonca 12 Ω
Nivo audio ulaza	2 x priključak za bas 600 mV ±100 mV RMS
Tip podržanog diska	CD–DA, CD–R, CDRW, MP3–CD (8/12 cm)
USB reprodukovanje	Tip A, USB direktno 2,0,5 V / 1 A, MSC format datoteke, FAT 16/32, podržava USB do 32 G
USB punjenje	Maks. 2 A (u pripravnosti); maks. 500 mA (USB izvor); maks. 1 A (drugi izvor) * Stvarna struja punjenja zavisi od mobilnih uređaja

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802.11 b/g/n
Wi-Fi frekvencijski opseg	2412 MHz do 2472 MHz
Maksimalna tranzitna snaga	15,08 dBm

Pretraživač

Opseg postavki (FM)	87,5 - 108 MHz
Opseg postavki (DAB/DAB+)	174,928 - 239,2 MHz (Opseg III)

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Osjetljivost	86 ± 3 dB/m/W

„Bluetooth“

Verzija „Bluetooth“-a	V 4,2
„Bluetooth“ frekvencijski opseg	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM opseg
Maksimalna tranzitna snaga	- 4,1 dBm
Domet „Bluetooth“-a	10 m (slobodni prostor)

Opšte informacije

Napajanje jednosmjernom strujom (ispravljač)	Naziv robne marke: PHILIPS
	Ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz (AC ulaz)
Potrošnja napajanja	< 45W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (bez Wi-Fi-ja)	< 1 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š × V × D)	230X145X262 mm
- Kutija za zvučnik (Š × V × D)	174X260,6X229 mm

Težina

- Glavna jedinica	2,17 kg
- Kutija za zvučnik	2X2,716

13 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako ne riješite problem, idite na veb-lokaciju kompanije „Philips“ (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj pri ruci.

Nema napajanja

- Uvjerite se da je utičnica za naizmjeničnu struju uređaja ispravno spojena.
- Provjerite da li ima struje na utičnici za naizmjeničnu struju.

Nema zvuka ili je loš zvuk.

- Podesite jačinu zvuka.
- Provjerite da li je jedinica isključena ili stanica još uvijek čuva u bafer.
- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj radio antene.
- Držite uređaj podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu.
- Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Nema odgovora iz jedinice

- Isključite i ponovno priključite utikač za naizmjeničnu struju, zatim ponovo uključite jedinicu.
- Provjerite da li je uređaj u stanju pripravnosti. Ako je odgovor da, uključite uređaj.

Loš radio prijem

- Držite uređaj podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj radio antene.

- Provjerite Wi-Fi mrežnu vezu. Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Nedovoljna snaga Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između rutera i jedinice.
- Zakrenite i prilagodite položaj Wi-Fi antene.

Ne može da se poveže sa Wi-Fi mrežom

- Provjerite da li je bežični ruter isključen.
- Provjerite da li vaš bežični ruter podržava WPS. Koristite ispravnu metodu postavljanja (PBC ili PIN) za povezivanje rutera sa podrškom za WPS na jedinicu. Ako je potrebno, pogledajte korisnički priručnik vašeg bežičnog rutera kako biste postavili Wi-Fi vezu.
- Ponovo konfigurirajte Wi-Fi postavke (pogledajte „Započnite“ > „Izvršite početno postavljanje“ i „Koristite meni postavki sistema“ > „Prilagodite mrežne postavke“).

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu da podrže samo ograničeni broj slušatelja. Ako pokušate ponovo nakon nekoliko minuta, moći ćete slušati te stanice.
- Stanica ne emituje. Pokušajte ponovo kasnije

Neke stanice nestaju sa liste stanica

- Kad stanica zaustavi emitovanje putem interneta, ukloniće se sa liste. Uređaj će neprestano da provjerava da li je stanica u eteru. Ako ponovo započne sa emitovanjem, vratiće se na listu stanica.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat / alarm.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pružalac garancija u vezi sa ovim proizvodom.

